

t9_tdlat_1

(TMHh2mSy1UJGnWAwSHXr2czfNJZsWv5A3Sk)

October 27, 2020

Let $v2_pre_topc : \iota \Rightarrow o$ be given. Let $l1_pre_topc : \iota \Rightarrow o$ be given. Let $m1_subset_1 : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow o$ be given. Let $k1_zfmisc_1 : \iota \Rightarrow \iota$ be given. Let $u1_struct_0 : \iota \Rightarrow \iota$ be given. Let $k2_pre_topc : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota$ be given. Let $k4_subset_1 : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota$ be given. Let $k1_tops_1 : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota$ be given. Let $k3_subset_1 : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota$ be given. Let $k2_struct_0 : \iota \Rightarrow \iota$ be given. Let $l1_struct_0 : \iota \Rightarrow o$ be given. Let $k2_xboole_0 : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota$ be given. Assume the following.

$$\forall X0.(l1_pre_topc X0) \Rightarrow (k2_pre_topc X0 (k2_struct_0 X0) = k2_struct_0 X0) \quad (1)$$

Assume the following.

$$\forall X0.(l1_struct_0 X0) \Rightarrow (\forall X1.(m1_subset_1 X1 (k1_zfmisc_1 (u1_struct_0 X0))) \Rightarrow (k4_subset_1 (u1_struct_0 X0) X1 (k3_subset_1 (u1_struct_0 X0) X1) = k2_struct_0 X0)) \quad (2)$$

Assume the following.

$$\forall X0.((v2_pre_topc X0) \wedge (l1_pre_topc X0)) \Rightarrow (\forall X1.(m1_subset_1 X1 (k1_zfmisc_1 (u1_struct_0 X0))) \Rightarrow (\forall X2.(m1_subset_1 X2 (k1_zfmisc_1 (u1_struct_0 X0))) \Rightarrow (k2_pre_topc X0 (k4_subset_1 (u1_struct_0 X0) X1 X2) = k4_subset_1 (u1_struct_0 X0) (k2_pre_topc X0 X1) (k2_pre_topc X0 X2)))) \quad (3)$$

Assume the following.

$$\forall X0.\forall X1.\forall X2.((m1_subset_1 X1 (k1_zfmisc_1 X0)) \wedge (m1_subset_1 X2 (k1_zfmisc_1 X0))) \Rightarrow (k4_subset_1 X0 X1 X2 = k2_xboole_0 X1 X2) \quad (4)$$

Assume the following.

$$\forall X0.\forall X1.((l1_pre_topc X0) \wedge (m1_subset_1 X1 (k1_zfmisc_1 (u1_struct_0 X0)))) \Rightarrow (k2_pre_topc X0 (k2_pre_topc X0 X1) = k2_pre_topc X0 X1) \quad (5)$$

Assume the following.

$$\forall X0.\forall X1.(m1_subset_1 X1 (k1_zfmisc_1 X0))\Rightarrow(k3_subset_1 X0 (k3_subset_1 X0 X1) = X1) \quad (6)$$

Assume the following.

$$\forall X0.(l1_pre_topc X0)\Rightarrow(l1_struct_0 X0) \quad (7)$$

Assume the following.

$$\forall X0.\forall X1.(m1_subset_1 X1 (k1_zfmisc_1 X0))\Rightarrow(m1_subset_1 (k3_subset_1 X0 X1) (k1_zfmisc_1 X0)) \quad (8)$$

Assume the following.

$$\forall X0.\forall X1.((l1_pre_topc X0)\wedge(m1_subset_1 X1 (k1_zfmisc_1 (u1_struct_0 X0))))\Rightarrow(m1_subset_1 (k2_pre_topc X0 X1) (k1_zfmisc_1 (u1_struct_0 X0))) \quad (9)$$

Assume the following.

$$\forall X0.(l1_struct_0 X0)\Rightarrow(k2_struct_0 X0 = u1_struct_0 X0) \quad (10)$$

Assume the following.

$$\forall X0.(l1_pre_topc X0)\Rightarrow(\forall X1.(m1_subset_1 X1 (k1_zfmisc_1 (u1_struct_0 X0))))\Rightarrow(k1_tops_1 X0 X1 = k3_subset_1 (u1_struct_0 X0) (k2_pre_topc X0 (k3_subset_1 (u1_struct_0 X0) X1))) \quad (11)$$

Theorem 1

$$\forall X0.((v2_pre_topc X0)\wedge(l1_pre_topc X0))\Rightarrow(\forall X1.(m1_subset_1 X1 (k1_zfmisc_1 (u1_struct_0 X0)))\Rightarrow(k2_pre_topc X0 (k4_subset_1 (u1_struct_0 X0) X1 (k1_tops_1 X0 (k3_subset_1 (u1_struct_0 X0) X1))) = k2_struct_0 X0))$$